



Grade 1



TERM 2



HL SES



WORKSHEET




PACK

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 mollo	 dibolo	 bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 bese	 bere	 boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	



LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 1

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bapala mmoho.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e a lwana.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka //l/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /b/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		b	b	b	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bala		mobu	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Anopa a lla			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Akani a halefile			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	dibolo	bela	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bese	bere	boya	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				dulang	dumela

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			





LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				dulang	dumela

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dulang		dumela	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			





LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				dulang	dumela

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tloetsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dulang		dumela	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			





LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dulang		dumela	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dulang		dumela	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			





LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				dulang	dumela

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tloetsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dulang		dumela	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			





LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				dulang	dumela

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				dulang	dumela

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			





LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 dulang		 dumela	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				dulang	dumela

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			





LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dulang		dumela	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				dulang	dumela

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			





LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tloetsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				dulang	dumela

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dulang	dumela		

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			





LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				dulang	dumela

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsoa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				dulang	dumela

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			





LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 2

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	mme	mmila	mmone	mmela
		mmata	mme	mmela	mmila
	NGOLA	Metswalle e bososela.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	nna	nne	nnana	nnile
		nnela	nneha	monna	banna
	NGOLA	Metswalle e lla.			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		llela	lla	llela	llile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /k/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  k </div> <div style="text-align: center;">  k </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	llile	lla	mollo	llela
		llile	llela	lla	mollo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		k	k		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bana	bala
		bolo	bina	bula	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /d/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		d	d	d	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	b	ba	bala	bana
		bina	bula	bolo	mobu
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				dulang	dumela

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	mollo
		bala	bolo	balla	mobu
	NGOLA	Kgomo Daisy			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	back	hop	bed	hat
		bat	hen	bad	hit
	NGOLA	Moose			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	bala	llela	bolo
		llile	bina	mollo	bula
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dikuku	dikama	dikobo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	se	ke	wa	tsheha
		metswalle			
	BITSA MODUMO	lla	balla	bola	bolla
		bala	balla	llela	bela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dula	kena	kuku	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	silā	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela		mese	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silala	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silala	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	silā	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lesela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mese</p> </div> </div>			

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silala	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silala	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	silā	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lesela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mese</p> </div> </div>			

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silala	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silala	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	silā	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela		mese	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silā	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silā	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	silā	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lesela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mese</p> </div> </div>			

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silala	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silala	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	silā	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela		mese	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silala	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silala	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	silā	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lesela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mese</p> </div> </div>			

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silala	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silala	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	silā	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela		mese	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silala	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silala	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	silā	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela		mese	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silā	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silā	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	sila	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela		mese	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silala	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silala	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	silā	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela		mese	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silala	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silala	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	sila	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela		mese	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silā	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silā	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	silā	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela		mese	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silā	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silā	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			


LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	silā	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela		mese	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silala	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silala	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	silā	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lesela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mese</p> </div> </div>			

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silala	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silala	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	silā	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lesela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mese</p> </div> </div>			

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silala	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silala	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	sila	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela		mese	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silala	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silala	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	silā	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lesela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mese</p> </div> </div>			

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silala	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silala	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotso ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	silā	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela		mese	

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silala	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silala	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 3

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	kobo	dila	kena	duka
		kama	kuku	dikuku	dumela
	NGOLA	O lema peo.			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	ka	ke	kuku	dikobo
		kama	dikama	dula	kena
	NGOLA	Palesa e ntle.			

LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tola	tamati	letamo
		tala	bata	ditau	ditamati
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /t/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	tau	tamati	bata	letamo
		tola	tala	ditau	tata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				t	t




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	somo	silā	mose
		selemo	mese	sesa	soma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /s/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					s




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	sa	somo	sesa
		sele	mose	sela	selemo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>lesela</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mese</p> </div> </div>			

LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	letamo	tamati	tala	bata
		somo	silala	mose	selemo
	NGOLA	Kgoho e kgubedu			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	somo	letamo	silala	tamati
		mose	tala	selemo	bata
	NGOLA	Kgoho e kgubedu e ja.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	se	tola	sesa	tala
		sa	selemo	mose	sela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		selemo	masela	ditamati	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	sele	sesa	tala	tamati
		lesela	somo	tata	tatile
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		lesela	mosi	mose	

HOME LANGAUGE SESOTHO


BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI





MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silala	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 r	 r		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
		 h	 h	 h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula		hata	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silala	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 r	 r		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
		 h	 h	 h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			


LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula	hata		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO


BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI





MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silala	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 r	 r		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
		 h	 h	 h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula	hata		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silala	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 r	 r		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
		 h	 h	 h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			


LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula		hata	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO


BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI





MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silala	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula		hata	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silala	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 r	 r		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
		 h	 h	 h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula	hata		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO


BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI





MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silā	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 r	 r		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
		 h	 h	 h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula	hata		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silala	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 r	 r		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
		 h	 h	 h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula		hata	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silala	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			


LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula		hata	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silā	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula	hata		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO


BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI





MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silala	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 r	 r		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
		 h	 h	 h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			


LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula		hata	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silala	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 r	 r		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
		 h	 h	 h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			


LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula		hata	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO


BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silā	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			


LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula	hata		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silala	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 r	 r		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
		 h	 h	 h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula	hata		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO


BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI





MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silā	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 r	 r		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
		 h	 h	 h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			


LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula	hata		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silala	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 r	 r		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
		 h	 h	 h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			


LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula		hata	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO


BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI





MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silā	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			


LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula	hata		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silala	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 r	 r		




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
		 h	 h	 h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			


LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula	hata		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO


BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI





MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silā	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula		hata	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO


BEKE 4

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI







MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	letata
		tamati	tala	tela	tella
	NGOLA	Sefate			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	sesa	somo	silala	sela
		sala	mose	selemo	lesela
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rea	rua	lerato	rula
		rema	ruta	ruile	ruri
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka /r/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> <div style="text-align: center;">  r </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	re	rea	rua	rera
		rema	rula	rata	lerato
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>r</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hoko	heke	huku
		hema	hola	hana	hata
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	hula	heke	hola
		hema	hoko	huku	loha
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hema		moloho	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rea	roma
		hema	hoko	hula	hola
	NGOLA	Khwezi a lema peo ya hae			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	mang	ya	nthusang	ho
		lema			
	BITSA MODUMO	re	rea	hula	hata
		hola	hoko	huku	lehaha
	NGOLA	Khwezi o lekola peo ya hae.			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	rema	rena	rua	rona
		hama	ho	hola	hema
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		hula		hata	

LABOHLANO MOSEBETSI 2


	TADIMA O BUE	ke	tla	sheba	peo
		poone			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hama	hohoba
		re	rena	rua	rona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moruti	lehano	lehaha	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tloetsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 <p>papa</p>		 <p>dipopi</p>	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		papa		dipopi	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tloša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentšwe ka tšasa setshwantsho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tloša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentšwe ka tšasa setshwantsho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tloetsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 <p>papa</p>		 <p>dipopi</p>	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tloša ditshwantšho ka bukeng ya hao. Ngola lentšwe ka tšasa setshwantšho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tloša ditshwantšho ka bukeng ya hao. Ngola lentšwe ka tšasa setshwantšho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 <p>papa</p>		 <p>dipopi</p>	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantšho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tšasa setshwantšho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantšho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tšasa setshwantšho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		papa		dipopi	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 <p>papa</p>		 <p>dipopi</p>	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		papa		dipopi	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 <p>papa</p>		 <p>dipopi</p>	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		papa		dipopi	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tloša ditshwantšho ka bukeng ya hao. Ngola lentšwe ka tšasa setshwantšho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tloša ditshwantšho ka bukeng ya hao. Ngola lentšwe ka tšasa setshwantšho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tloetsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 <p>papa</p>		 <p>dipopi</p>	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2


	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tloetsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 <p>papa</p>		 <p>dipopi</p>	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		papa		dipopi	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fola	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fola	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tloetsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 <p>papa</p>		 <p>dipopi</p>	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fola	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fola	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		papa		dipopi	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fola	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fola	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tloetsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		papa		dipopi	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tloša ditshwantšho ka bukeng ya hao. Ngola lentšwe ka tšasa setshwantšho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tloša ditshwantšho ka bukeng ya hao. Ngola lentšwe ka tšasa setshwantšho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 <p>papa</p>		 <p>dipopi</p>	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tloetsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		papa		dipopi	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tloetsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		papa		dipopi	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		papa		dipopi	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tloša ditshwantšho ka bukeng ya hao. Ngola lentšwe ka tšasa setshwantšho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tloša ditshwantšho ka bukeng ya hao. Ngola lentšwe ka tšasa setshwantšho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 5

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	re	rea	ra	lerato
		ho	hoko	heke	huku
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	rua	hola	hana	haholo
		heke	huku	hohola	hohoba
	NGOLA	Poone			







LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tša
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	feisi
		fina	fofa	fela	lefielo
	NGOLA	<p>Taka le ho tloetsa ditshwantsho tse qalang ka /f/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	fofa	fana	fela
		fofile	lefielo	mofao	fofile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>f</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	pana	paka	pepa	papa
		pula	polasi	pina	popi
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /p/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	panana	paka	pepa	pula
		polasi	pina	papa	poma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		papa		dipopi	







LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Tshukudu			







LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Mme wa Munene			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	fofa	paka
		fela	pepa	pula	polasi
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipanana	fofa	polasi	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	re	tshireletsa	diphoofolo	tsa
		rona			
	BITSA MODUMO	polasi	pula	pepa	fela
		paka	fofa	pana	fofa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dipopi	pasa	dipanana	

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			


LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dijalo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dijeke</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dijase</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>jeme</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijalo	dijeke		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijase	jeme		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			


LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijalo	dijeke		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijase	jeme		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijalo	dijeke		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijase	jeme		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		moqomo		meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			


LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijalo	dijeke		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijase	jeme		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>j</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dijalo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dijeke</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dijase</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>jeme</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			


LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dijalo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dijeke</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dijase</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>jeme</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijalo	dijeke		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijase	jeme		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijalo	dijeke		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijase	jeme		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dijalo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dijeke</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dijase</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>jeme</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			


LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijalo	dijeke		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijase	jeme		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijalo	dijeke		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijase	jeme		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			


LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijalo	dijeke		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijase	jeme		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijalo	dijeke		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijase	jeme		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
			j		j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
			q		q




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			


LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dijalo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dijeke</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dijase</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>jeme</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijalo	dijeke		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijase	jeme		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijalo	dijeke		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijase	jeme		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotisa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	





LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijalo	dijeke		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijase	jeme		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			


LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijalo	dijeke		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijase	jeme		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 6

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	pana	paka	fereko
		feisi	popi	fofela	fiela
	NGOLA	Phoofolo e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	pepa	pula
		lefielo	polasi	fofile	pina
	NGOLA	Poone			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	j	ja	jele	jeke
		joko	jella	jeme	jaefa
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /j/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> <div style="text-align: center;">  j </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jala	jalla
		jele	jella	jeke	dijalo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				j	j

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	qela	qeka
		qalo	moqoqo	qoqisa	qoqa
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				q	q



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	qala	qoqa	moqoqo	qeka
		qela	moqomo	meqomo	qoqisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 moqomo		 meqomo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Genoveva			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Llama			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	jala	qala	jele	qoqa
		jeke	qela	joko	qeka
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijalo	dijeke		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	bidikisa	boya	ho	etsa
		ulu			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jaefa	jella
		jeme	moqoqo	qoqela	moqomo
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dijase	jeme		

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			







MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
			mp		mp




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
			nt		nt



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mp		mp	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		nt		nt	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mp </div> <div style="text-align: center;">  mp </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> </div>			


LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mp </div> <div style="text-align: center;">  mp </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mp		mp	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		nt		nt	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mp </div> <div style="text-align: center;">  mp </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> </div>			


LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> </div>			


LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mp </div> <div style="text-align: center;">  mp </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa	mpe		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta	ntokisa		

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			







MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
			mp		mp




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
			nt		nt


LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mp </div> <div style="text-align: center;">  mp </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mp </div> <div style="text-align: center;">  mp </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mp		mp	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		nt		nt	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.			
		 mp		 mp	






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			







MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
			mp		mp




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
			nt		nt




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.			
		 mp		 mp	






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mp		mp	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		nt		nt	



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.			
		 mp		 mp	






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mp		mp	




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		nt		nt	


LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mp </div> <div style="text-align: center;">  mp </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			







MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mp </div> <div style="text-align: center;">  mp </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
			mp		mp




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
			nt		nt


LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 7

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI


MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	ja	eja	jele	jella
		qala	qoqa	qela	moqoqo
	NGOLA	Papadi e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	jeme	qeka	jaefa	moqomo
		meqomo	jaefela	jesa	qala
	NGOLA	Papadi e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /mp/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  mp </div> <div style="text-align: center;">  mp </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mp</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntima
		ntokisa	ntena	ntella	ntoba
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /nt/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nt</p> </div> </div>			


LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpa	ntate	mpone	ntima
		mpalla	ntena	dimpa	ntoba
	NGOLA	Siphelo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	mpe	ntoma	mpea
		ntokisa	mpa	ntella	mpone
	NGOLA	Siya			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	mpe	mpa	mpea	mpone
		mpalla	mpalle	dimpa	mpona
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpa		mpe	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	sebetsa	ka	thata	o
		ikwetlise			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoba	ntena
		ntella	ntima	ntokisa	ntoma
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		nta		ntokisa	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ng </div> <div style="text-align: center;">  ng </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsha ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ng </div> <div style="text-align: center;">  ng </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ng </div> <div style="text-align: center;">  ng </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		dingaka		nyeka	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		ngata		mongolo	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ng </div> <div style="text-align: center;">  ng </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ng </div> <div style="text-align: center;">  ng </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ng </div> <div style="text-align: center;">  ng </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ng </div> <div style="text-align: center;">  ng </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			



LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 8

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	nta	ntate
		mpona	mpea	ntoma	ntima
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o e ratang ho fetisa			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	nta	mpe	mpea
		ntima	ntate	ntoma	mpona
	NGOLA	Papadi ya lapeng e o sa e rateng.			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	mpa	mpe	mpone	mpea
		mpalla	mpa	dimpa	mpone
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /ng/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ng</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /ny/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ny</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyalla	monyadi	nyeka
		monyaka	nyoko	nyanya	lenyalo
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dinta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bontate</p> </div> </div>			






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		ngata	mongolo	ngolla	ngola
	NGOLA	Bana ba nahana			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyanya
		lenyalo	monyadi	nyalla	monyaka
	NGOLA	Bana ba bapala			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngaka	ngala	lengolo	lengope
		nyala	nyeka	nyoko	nyanya
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>dingaka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>nyeka</p> </div> </div>			

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Ha	re	bapaleng	dipapadi
		mmoho			
	BITSA MODUMO	ngata	monyadi	ngolla	monyaka
		lenyalo	mongolo	nyalla	ngola
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ngata</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mongolo</p> </div> </div>			

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana	letamo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silā	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	bina		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana		letamo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silā	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo		bina	

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana		letamo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silā	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo		bina	

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlhahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana		letamo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silā	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo		bina	

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana		letamo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silā	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo		bina	

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana		letamo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silā	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo		bina	

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana	letamo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silā	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	bina		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlhahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana	letamo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silala	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	bina		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana	letamo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silā	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	bina		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana	letamo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silā	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	bina		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana	letamo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silā	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	bina		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana		letamo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silā	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo		bina	

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlhahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana	letamo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silā	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	bina		

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana	letamo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silā	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	bina		

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana	letamo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silā	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	bina		

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana	letamo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silala	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	bina		

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana	letamo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silā	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	bina		

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana	letamo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silā	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo	bina		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			






MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana		letamo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2




	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silā	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo		bina	

HOME LANGAUGE SESOTHO




BEKE 9

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI

MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	llela	llile	bala
		bana	bona	bina	bula
	NGOLA	Ntlo ya ditene			





MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ka	kama	ke	kena
		kuku	dula	dila	dillo
	NGOLA	Ntlo ya mobu			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	tau	tola	letamo	tamati
		sesa	somo	silala	mose
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /t/s/le/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>t</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>s</p> </div> </div>			

LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	rua	lerato	rula	rea
		rema	reka	rera	ruta
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		reka		ruta	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	ho	ha	hula	hema
		hoko	heke	huku	haholo
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	fofa	fela	fereko	fofile
		fofisa	sefofane	lefielo	fiela
	NGOLA	Taka le ho tlotsha ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 fereko		 fiela	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	lla	bala	kama	dula
		tau	seha	rea	hula
	NGOLA	Difariki tse tharo			






LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llela	bana	kobo	dila
		tola	sesa	rua	hema
	NGOLA	Phiri e kgohlahetseng			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	llile	bana	kena	duka
		letamo	somo	lerato	hoko
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		bana		letamo	

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	aha	matlo	a
		tsitsitseng			
	BITSA MODUMO	mollo	bina	kuku	tamati
		silā	rula	heke	hola
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mollo		bina	

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			




MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpepa		mpa	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		ngola	lengolo		






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lennyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		jeme	lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		pina	jaefa		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpepa		mpa	


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		ngola	lengolo		






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lennyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		jeme	lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		pina	jaefa		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			




MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mpepa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mpa</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		ngola		lengolo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lenyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		jeme	lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		pina	jaefa		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpepa		mpa	


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 ngola	 lengolo		






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lennyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		jeme	lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		pina	jaefa		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			




MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				mpepa	mpa

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				h	h




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		ngola		lengolo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lennyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		jeme	lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		pina	jaefa		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpepa		mpa	


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 ngola	 lengolo		






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lenyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		jeme	lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		pina	jaefa		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			




MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mpepa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mpa</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		ngola	lengolo		






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lennyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		jeme	lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		pina	jaefa		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				mpepa	mpa


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				h	h




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 ngola	 lengolo		






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lenyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		jeme	lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		pina	jaefa		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			




MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpepa		mpa	

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		ngola		lengolo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lennyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		jeme	lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		pina	jaefa		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
				mpepa	mpa


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
				h	h




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		ngola		lengolo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lennyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		jeme	lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		pina	jaefa		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			




MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mpepa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mpa</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		ngola		lengolo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lennyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		jeme	lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		pina	jaefa		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpepa		mpa	


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 ngola	 lengolo		






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lennyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		jeme	lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		pina	jaefa		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			




MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mpepa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mpa</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		ngola		lengolo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lennyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 jeme	 lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 pina	 jaefa		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 mpepa	 mpa		


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
		 h	 h		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		ngola		lengolo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lennyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		jeme	lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		pina	jaefa		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			




MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mpepa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mpa</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 ngola	 lengolo		






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lenyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		jeme	lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		pina	jaefa		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mpepa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mpa</p> </div> </div>			


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		ngola		lengolo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lenyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		jeme	lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		pina	jaefa		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			




MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mpepa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mpa</p> </div> </div>			

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotša ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		ngola		lengolo	






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lennyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		jeme	lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		pina	jaefa		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI






MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			

MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		mpepa		mpa	


LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
					
		h		h	




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 ngola	 lengolo		






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lennyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		jeme	lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		pina	jaefa		

HOME LANGAUGE SESOTHO

BEKE 10

KEREITI 1 KOTARA 2 LEQEPHE LA MOSEBETSI




MANTAHA MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	papa	paka	pana	pepa
		pula	polasi	pina	pepile
	NGOLA	Ntlo ya jwang			




MANTAHA MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jala	jele	jeke	joko
		jeme	jaifa	eja	jase
	NGOLA	Mokhukhu wa masenke			






LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	qoqa	qela	qeka	qala
		moqoqo	moqomo	qoqela	qoqile
	NGOLA	<p>Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka /q/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo oo ka tlasa setshwantsho.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>q</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	mpa	mpone	mpea	mpaka
		mpepa	mpalla	mpakella	mponela
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 mpepa	 mpa		

LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nta	ntate	ntoma	ntiha
		ntoma	ntokisa	ntena	ntella
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho tse qalang ka modumo /h/ ka bukeng ya hao. Ngola modumo ka tlasa setshwantsho.			
		 h	 h		




LABORARO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	ngata	ngola	mongolo	lengolo
		lengope	ngaka	lengana	manganga
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
		 ngola	 lengolo		






LABONE MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	nyala	nyeka	nyoko	nyonya
		nyanya	lenyalo	monyadi	monyaduwa
	NGOLA	Ditshwene tse tharo tse nnyane			

LABONE MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	bula	mokola	tala	mose
		rema	huku	feisi	polasi
	NGOLA	Ntja e bohale ya bulldozer			

LABOHLANO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	jeme	moqoqo	ntima	lengope
		lenyalo	mobu	kolla	bata
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		jeme	lenyalo		

LABOHLANO MOSEBETSI 2

	TADIMA O BUE	Re	etsa	dikgetho	tse
		bohlale			
	BITSA MODUMO	selemo	ruta	hola	lefielo
		pina	jaefa	moqomo	ntukisa
	NGOLA	Taka le ho tlotsa ditshwantsho ka bukeng ya hao. Ngola lentswe ka tlasa setshwantsho.			
					
		pina	jaefa		